

# Karikiriki mufunza vhaloi ngudo

Tsho īwalwa nga Robert Muponde | Zwifanyiso nga Elizabeth Sparg



Ho vha hu na mukegulu we a vha a tshi dzula e eṭhe nđuni yawe kha dzengama la tshikwara. Vhaloi vho vha vha tshi mu dalela vhusiku vhuñwe na vhuñwe. Vho vha vha tshi mu dalela vho da nga dziphele. Magwitha o vha a tshi vhonestshela nđila ya vhaloi nga maṭo mahulu a penyaho.

Tshifhinga tshoṭhe vho vha vha tshi ita phosho nga maandā na u rwa muñango wawe u swika mađautsha. Phele dzo sea vhusiku hoṭhe ngeno magwitha a tshi khou īwaya n̥tha ha ṭhangā ya hatsi ya mukegulu. Vhaloi vho vhidzelela: "Ndi kale ri tshi khou namela muṭana wa mukegulu. Bvelani nnđa!"

Mukegulu a thoma u lila na u vhidzelela vhadzimu vhawé uri vha mu tsireledze. Vhaloi vha ita tshimima tshihulu dzharaṭani yawe. Vha kherukanya vhunzhi ha zwiambaro zwavho na u tshina phanda ha muñango wa nnđu yawe. Vho ḥuwa fhedzi hu tshi ṭoda u vha mađautsha. Zwifhungu izwi zwa vhaloi!

Zwenezwo tshiñwe tshithu tsha luma zwiṭuku kha tshikunwe tsha mukegulu.

Ho vha hu mbevha, ila ye ya dzulela u da ya dzhena nga buli li re luvhondoni. Tshifhinga tshinzhi, mukegulu o lingedza u i shelela mulimo fhedzi yo vha i sa fi. Mbevha de iwe vhathu!

A dzhia tshienda tshawe fhedzi phanda ha musi a tshi nga i rwa, mbevha ya amba. "Mukegulu ndi mufunesaho, ndi da u luma tshikunwe nga mulalo. Ngauri vhusiku vhunzhi, a ni athu edela. Zwino, ni nga si kone na u tou ya u shuma tsimuni dzañu. Ni do vha ndalani na lovha nga nnha ha musi ndi tshi nga ni thusa. Mukegulu ndi mufunesaho, ndi na muhumbulo!"

Nga hone u tod a thuso, mukegulu a humbela mbevha uri i talutshedze.



"Linwe duvha ndo vhimbilavhimbila ngomu bakoni nda vhona lwayo luhulu lwa Karikiriki, muvhulai wa vhaloi a sa talutshedzei," hu amba mbevha.

Ya vhudza mukegulu, "Ni fanela u dzhena bakoni vhusiku, ni nothe ni songo ambara zwienda, na vhidzelela dzina la Karikiriki luraru, na tshina ni tshi khou bva."



Zwenezwo mukegulu a mbo dalela bako a ita kokotolo zwenezwila zwe mbevha ya amba. O vhidzelela, "Karikiriki! Karikiriki! Karikiriki!"

Zwenezwi a tshi khou tuwa, a pfa muungo wa milenzhe i tshimbilaho murahu hawe. A thoma u gidima. Na milenzhe na yone ya thoma u gidima. Musi a tshi sedza murahu hawe, mukegulu a vhona milenzhe mihulu mivhili i tshi khou mu tevhela!

Milenzhe yo ḋa ya ima phanda ha nndu yawe he mbevha ya vha yo mu lindela. "Milenzhe fhedzi? Ndi Karikiriki," hu ṭalutshedza mbevha.

La mbo kovhela. Vhaloi vha vhidzelela: "Ndi kale ri khou namela muṭana wa mukegulu!" Vha thoma u rwa muṇango.

Nga khathihi fhedzi, Karikiriki a mbo ḋa a tshi khou gidima u bva he a vha o dzumbama hone mirunzini. Karikiriki a raha ḥoho dza vhaloi vha tshi wela fhasi, na u noka.

"Ni songo vha vhulaha zwino!" hu vhidzelela mukegulu. O vha a khou ḥoda uri vhaloi vha vhe dziphuli ngei masimuni awe vhunga vhe vhone vho itaho uri tsheṇe i tzhipaledze zwimela zwawe. "Fhedzi ni vha vhulahe arali vha hana," mukegulu a ḥea ndaela.

Vhaloi vho farwaho vha tenda u shuma masimuni. Vho vha vha tshi ḫo ita mini? Fhedzi vha fanela u shuma vhusiku

fhedzi. Masiari o vha a si avhudzi khavho; ndi musi vha tshi ḥoda u edela. Hafhu, vho vha vhe na mukhwa wa u bvula zwiambaro, zwenezwo vhusiku ndi hone he vha vha vha tshi hu takalela vhothe.

Mukegulu o vha o takala. "Mbevha," u a amba, "vhunga no tsireledza vhutshilo hanga, a thi tsha ḫo ni shelela mulimo hafhu. Musi zwimela zwo no kaṇiwa, ni ḫo wana saga ya mavhele a u la."

Mbevha ya setshelela nga dakalo. "Ndi ḫo dala fhedzi u ḋa u luma tshikunwe u tou itela mađuvha ashu a kale o fhiraho, mukegulu ndi mufunesaho!"

Milenzhe ya Karikiriki ya tshina nga dakalo ḥihulu. Vhaloi vha songo takalaho vha ḥavhaho mikosi vha dzhia malembe nahone Karikiriki a vha swogela masimuni malapfu. Hone phele dzi si na mikhwa na magwitha? Zwo mbo vhuyelela dakani hune zwa bva hone.



# Karikiriki mufunza vhaloi ngudo

Tsho ñwalwa nga Robert Muponde • Zwifanyiso nga Elizabeth Sparg

## Zwine ha nga ambiwa nga hazwo

Ni vhona u nga ndatiyo ya vhaloi yo vha yo tea? Ngani/ndi ngani zwi so ngo tea?

Mihumbulo wañu ndi ifhio malugana na zwifanyiso zwe zwa shumiswa nga muñwali?

Ni vhona u nga muhali kha tshiñori itsi ndi nnyi? Ndi nga mini no nanga uyu muanewa?

## Tshifanyiso

Ndi tshipida tshifhio tsha tshiñori tshine na vhona tshi tshi tshuwisesa?

Ñwalani muhumbulo uyo vhukati ha bammbiri ljhulwane. Olani zwifanyiso zwi no sumbedza muhumbulo wañu zwi tshi tou mona nawo.



## U Vhala


No no vhala zwiñwe zwiñori zwifhio zwi no amba nga vhaloi, madada, phele na/kana magwitha? Zwiñwe zwiñori zwa Nal'ibali ni nga zwi wana hafha:

**[www.nalibali.org.story-resources](http://www.nalibali.org/story-resources)**. Nangani tshiñori tshiswa tshine na nga tshi vhala. Itsi tshiñori tshi fana na u fhambana nga mini na tsha *Karikiriki mufunza vhaloi ngudo?*



## U Ñwala

Ñwalani tsenguluso ya tshiñori itsi. Ni dzhenise na manweledzo mapfufhi ni bule uri ndi nga mini ni tshi nga tshi themendela kana u sa tshi themendela kha vhañwe vhavhali vha murole wañu kana vhañku kha inwi.



## Vhutsila

Shumisani phuleithi dza bammbiri kana khadibodo, pennde na lutambo kha u ita mimasiki ya vhaanewa vha tshiñori itsi.

## Kushumele

Itani lítambwa ja itsi tshiñori ni tshi shumisa mimasiki ye na ita.

